STAUFFER MANAGEMENT COMPANY LLC

Environmental Services & Engineering
DCC II
1800 Concord Pike
Wilmington, DE 19850-5437

Telephone:(302) 886-4238
Facsimile: (302) 886-4440

April 18, 2005

Mr. David Chiusano
Remedial Bureau E, Section A
New York State Department
of Environmental Conservation
625 Broadway
Albany, NY 12233-7013

Subject: Maestri Site
Site #7-34-025, Onondaga County

Dear Mr. Chiusano:

Attached please find the quarterly report prepared by SPEC Consulting detailing the operations of the groundwater recovery system during the period January through March 2005 at the Maestri Site.

Should you have any questions regarding this submittal please contact me at (302) 886-4238.

Sincerely,

T. K. Haldas
Project Manager

STAUFFER MANAGEMENT COMPANY
MAESTRI SITE
GEDDES, NEW YORK
GROUNDWATER COLLECTION SYSTEM OPERATIONS REPORT
January–March 2005

Prepared for:

Stauffer Management Co.
1800 Concord Pike
Wilmington, DE 19850-5438
Prepared by:

SPEC CONSULTING
Professional Engineering Services

18 Computer Drive West
Albany, NY 12205

SPEC Consulting Project 98-066c

TABLE of CONTENTS

MAESTRI SITE

Groundwater Collection System Operations Report
January-March 2005

Introduction

The following is a report on the operation of the groundwater collection system at the Maestri Site for the period of January-March 2005, which includes a discussion on the following areas:

- Groundwater Capture.
- Hydraulic Effectiveness.
- Groundwater Quality.
- Off-site Well Decommissioning.
- Discharge Monitoring Reports.

A site map, which shows the location of monitoring wells, recovery wells and piezometers is provided as Figure 1.

Groundwater Capture

Weekly groundwater level measurements are normally taken at the 6 recovery wells, 4 shallow monitoring wells and 14 piezometers at the site. Groundwater elevation data is presented in the attached Tables 1A, 1B and 1C for January, February and March 2005.

Piezometer representative data from January, February and March have been analyzed by the SURFER computer model and plotted on attached Figures 2A, 2B and 2C to show the equipotential contours of the piezometric surface. These indicate that there is continued good capture of groundwater across the site. The shapes of the groundwater contours are similar from month to month, but the piezometric surface level shifts due to seasonal conditions. Due to the removal of the off-site shallow monitoring wells discussed contours do not extend past RW-6. The elevations around the recovery well line remains relatively constant indicating that flow through the site is being captured.

Hydraulic Effectiveness

The changes in aquifer thickness with time for various portions of the site are shown on attached Figure 3 for the purpose of evaluating aquifer dewatering. Data is plotted for the current quarter and the previous three quarters to show longer-term trends. The aquifer thickness was calculated by subtracting the elevation of the top of the till at several representative boreholes from the groundwater surface elevation. Monitoring well MW-10 was used as being representative of upgradient conditions and how groundwater level would change due to natural (i.e. seasonal) fluctuations. In the same manner MW-20 was representative of downgradient conditions. Though MW-20 has been removed, aquifer thickness variation was minimal at this location. The past MW-20 elevations will be left on the graph but will not be extrapolated. Four piezometers PZ-9, PZ-12, PZ-14 and PZ-18 were chosen to show the aquifer thickness along the intercept well line across the property. These

piezometers are located between each of the five recovery wells on the site. (Traveling the intercept well line from southeast to northwest PZ-9 is between RW-5 and RW-2; PZ-12 is between RW-2 and RW-4; PZ-14 is between RW-4 and RW-1; and PZ-18 is between RW-1 and RW-3.) RW-1 and RW-4 were removed during remedial activities at the site and are shown on Figure 1 of the site map for reference purposes.

The aquifer thickness at the on-site wells continued to reflect seasonal trends. The groundwater recovery system, as noted in the monthly effluent monitoring reports operated at typical average flow rates. The high maximum daily flow rate for March was due to the significant rain event in the last few days of the month. The discharge rates are presented in Table 2 and Figure 4.

Groundwater Quality

To observe long-term trends, monthly groundwater samples are taken from the recovery wells and analyzed for xylene (total). This data is summarized in Table 3 and plotted in Figures 5A, 5B and 5C. The laboratory analytical results for the January, February and March are provided as Attachment 1. The majority of recovery well's xylene concentrations where within their historical range. The RW-2 xylene analytical results for this quarter ranging from 3400 ppb to 4190 ppb compared to the previous quarters results ranging from 2,925 ppb to 6,305 ppb. As shown on Figure 6, the xylene concentration at RW-2 is typically being influenced by the groundwater elevation. The groundwater at RW-3 has shown non-detectable concentrations of xylene for the past 12 months and RW-8 for the past 22 months.

Figure 6 has been prepared to show the groundwater elevations verses xylene concentrations over the past few years. The change in xylene concentration seems to be primarily driven by groundwater elevation.

Discharge Monitoring Reports

The discharge monitoring reports for the treated groundwater for this quarter are presented as Attachment 2. The modified SPDES permit was effective September 1, 2000, which reduced the sampling frequency to once per month in addition to reducing the number of parameters requiring analysis. All parameters where within the permit limits for this period.





LEGEND

- MONITORING WELL
- RECOVERY WELL
- PIEZOMETER
- MAESTRI SITE PROPERTY BOUNDARY
- 8' HIGH SECURITY FENCE
- ELECTRIC POLE

SCALE

0 30 60 90 FEET

STAUFFER
MANAGEMENT COMPANY

BASE MAP PROVIDED BY IT CORPORATION

FIGURE 1
SITE MAP

MAESTRI SITE
904 STATE FAIR BLVD.
GEDDES, NEW YORK

Table 1-A - Groundwater Elevations - January 2005

Well No	1/4/2005	1/11/2005	1/18/2005	1/25/2005
MW-9	8.60	10.40	11.40	12.20
MW-10	5.00	4.60	5.30	6.50
MW-12	7.80	7.25	6.70	7.50
MW-14	13.20	13.10	13.90	14.20
PZ-2	6.40	8.40	9.30	10.70
PZ-3	13.50	13.30	12.00	12.70
PZ-4	5.70	6.00	5.70	7.00
PZ-5	5.20	5.50	5.50	6.30
PZ-6	13.20	12.80	11.10	11.80
PZ-7	13.30	13.30	12.00	12.70
PZ-9	13.10	13.00	11.90	12.60
PZ-10	11.50	12.80	10.80	11.60
PZ-12	10.80	12.80	13.10	13.90
PZ-13	8.10	12.30	13.10	14.30
PZ-14	8.90	9.00	9.30	10.20
PZ-15	14.70	14.65	14.60	15.60
PZ-18	14.40	14.40	14.30	15.50
PZ-19	14.20	13.80	12.90	14.80
RW-2	15.80	15.80	17.10	17.30
RW-3	21.20	20.60	14.90	21.50
RW-5	21.20	20.60	23.30	21.50
RW-6	22.40	23.00	13.60	23.10
RW-7	13.00	13.50	21.30	13.70
RW-8	21.50	21.70	18.30	21.70

Table 1-B - Groundwater Elevations - February 2005

Well No	2/1/2005	2/8/2005	2/15/2005	2/22/2005
MW-9	13.00	12.90	9.70	12.00
MW-10	7.70	8.00	5.50	4.70
MW-12	8.40	8.85	8.10	7.00
MW-14	15.20	15.70	13.20	13.40
PZ-2	11.20	11.50	6.30	9.10
PZ-3	13.35	13.50	12.80	12.70
PZ-4	7.50	7.10	3.80	6.10
PZ-5	6.70	6.00	3.00	5.70
PZ-6	12.60	13.00	12.80	12.10
PZ-7	13.40	13.60	12.60	12.80
PZ-9	13.50	13.50	12.40	12.70
PZ-10	12.30	12.30	10.90	11.60
PZ-12	14.50	14.35	10.40	13.30
PZ-13	14.80	14.50	7.40	14.50
PZ-14	11.10	11.10	8.80	9.15
PZ-15	16.50	16.85	14.30	14.90
PZ-18	16.40	16.90	14.65	14.50
PZ-19	16.00	16.30	14.50	14.00
RW-2	17.10	16.10	16.60	17.60
RW-3	24.30	20.35	21.20	21.60
RW-5	22.80	23.20	22.70	23.00
RW-6	13.60	9.60	5.50	18.20
RW-7	21.00	21.90	21.20	19.30
RW-8	19.30	18.00	21.35	21.60

Table 1-C - Groundwater Elevations - March 2005

Well No	3/1/2005	3/8/2005	3/15/2005	3/22/2005	3/29/2005
MW-9	12.10	8.10	10.60	8.70	4.00
MW-10	5.10	4.55	5.00	4.70	2.80
MW-12	7.10	6.90	7.20	6.80	3.90
MW-14	14.50	12.70	13.70	13.30	10.20
PZ-2	9.40	6.10	9.60	9.20	4.50
PZ-3	13.50	12.25	12.80	12.70	8.70
PZ-4	6.10	5.40	5.70	4.30	1.50
PZ-5	4.70	0.90	5.10	3.30	0.60
PZ-6	12.40	12.40	12.30	12.30	9.00
PZ-7	14.00	11.90	12.90	12.50	8.50
PZ-9	12.80	11.90	12.80	12.20	8.50
PZ-10	11.70	10.40	11.60	10.90	7.30
PZ-12	13.10	9.60	13.30	12.70	7.50
PZ-13	13.20	6.90	13.30	12.80	4.00
PZ-14	9.20	8.40	9.60	9.10	7.00
PZ-15	15.40	13.10	15.10	14.50	11.80
PZ-18	15.10	14.00	14.90	13.60	11.50
PZ-19	14.90	14.20	14.30	13.30	10.90
RW-2	16.80	17.20	16.10	16.80	16.30
RW-3	22.20	22.00	21.00	21.70	12.40
RW-5	22.10	22.50	22.60	23.10	12.00
RW-6	4.40	1.20	8.80	4.30	2.10
RW-7	20.00	14.00	17.90	16.20	21.30
RW-8	21.40	22.00	22.20	21.00	15.30



STAUFFER
MANAGEMENT COMPANY

BASE MAP PROVIDED BY IT CORPORATION

FIGURE 2A
CONTOUR MAP OF
GROUNDWATER ELEVATIONS

MAESTRI SITE
904 STATE FAIR BLVD.
GEDDES, NEW YORK



STAUFFER
MANAGEMENT COMPANY

BASE MAP PROVIDED BY IT CORPORATION

FIGURE 2B
CONTOUR MAP OF
GROUNDWATER ELEVATIONS

MAESTRI SITE
904 STATE FAIR BLVD.
GEDDES, NEW YORK



STAUFFER
MANAGEMENT COMPANY

BASE MAP PROVIDED BY IT CORPORATION

FIGURE 2C
CONTOUR MAP OF
GROUNDWATER ELEVATIONS

MAESTRI SITE
904 STATE FAIR BLVD.
GEDDES, NEW YORK

Figure 3
Aquifer Thickness



TABLE 2

Groundwater Treatment System Flowrates

Month	Average Daily Flowrate gpd	Maximum Daily Flowrate gpd
Oct-98	1645	2192
Nov-98	1424	2053
Dec-98	1968	2305
Jan-99	2104	4846
Feb-99	2431	3354
Mar-99	3241	5652
Apr-99	2733	3619
May-99	1729	2126
Jun-99	1435	1671
Jul-99	1959	3052
Aug-99	1359	1556
Sep-99	1546	3785
Oct-99	1884	3577
Nov-99	1499	3561
Dec-99	2621	4605
Jan-00	2197	4068
Feb-00	2138	4682
Mar-00	3024	5316
Apr-00	3462	6486
May-00	2636	3955
Jun-00	2096	2932
Jul-00	1843	2790
Aug-00	1611	1847
Sep-00	1264	1595
Oct-00	1040	1383
Nov-00	1051	1841
Dec-00	1073	1774
Jan-01	1132	1677
Feb-01	1806	3788
Mar-01	3309	4596
Apr-01	2788	4287
May-01	1416	2143
Jun-01	1151	1588
Jul-01	1078	1393
Aug-01	936	1129
Sep-01	1177	2350
Oct-01	726	1221
Nov-01	620	1080
Dec-01	1793	3256
Jan-02	1580	1897
Feb-02	1582	2174
Mar-02	1838	2556
Apr-02	2048	2561
May-02	2564	3767
Jun-02	2299	3174
Jul-02	1746	2171
Aug-02	1240	1628
Sep-02	233	960
Oct-02	842	2490
Nov-02	1866	2729
Dec-02	1239	2093
Jan-03	1010	2486
Feb-03	2067	2587
Mar-03	2585	3823
Apr-03	2242	2765
May-03	1631	2487
Jun-03	1445	2921
Jul-03	855	1551
Aug-03	857	1597
Sep-03	626	771
Oct-03	588	1678
Nov-03	1251	2531
Dec-03	1476	3217
Jan-04	2177	3170
Feb-04	1552	1829
Mar-04	2888	3835
Apr-04	2543	3489
May-04	1943	3432
Jun-04	1757	3299
Jul-04	1241	4329
Aug-04	1502	4556
Sep-04	1989	3072
Oct-04	822	1129
Nov-04	1050	1750
Dec-04	2070	3638
Jan-05	1825	4232
Feb-05	1186	2972
Mar-05	1974	7370

Figure 4
Grounderwater Treatment System Flowrates



TABLE 3

Total Xylene Concentrations for Recovery Wells

micrograms/liter

Sample Date	RW-1	RW-2	RW-3	RW-4	RW-5	RW-6	RW-7	RW-8
2-Aug-94	2538	12205	<3	7805	9438	886		
6-Sep-94	1463	7213	<3	4874	19066	2047		
4-Oct-94	1440	5211	<3	12573	15800	638		
1-Nov-94	1401	4907	<3	16334	29474	797		
6-Dec-94	1982	1092	<3	7600	4200	172		
3-Jan-95	1400	2020	12	13000	26000	523		
7-Feb-95	2400	2500	<3	8500	19700	695		
7-Mar-95	3174	1675	<3	7764	16890	339		
4-Apr-95	3710	4750	<3	11000	12400	990		
2-May-95	2700	5800	<3	10700	10300	1140		
6-Jun-95	2300	5900	<3	9700	12200	1300		
11-Jul-95	3425	2620	<3	9370	13900	1625		
1-Aug-95	2500	3500	<3	11900	9150	1200		
5-Sep-95	2340	2340	<3	11100	8200	1330		
6-Oct-95	5600	2880	<3	16100	8100	1400		
7-Nov-95	3200	3750	<3	6750	13330	590		
5-Dec-95	3795	2850	<3	7410	37400	466		
2-Jan-96	3035	3380	<3	3700	13870	740		
6-Feb-96	4270	6270	4.7	10160	11750	720		
5-Mar-96	6075	4380	6.7	12765	10986	1090		
2-Apr-96	4000	16900	1060	14400	8100	1270		
7-May-96	5700	17000	280	16640	9940	1620		
4-Jun-96	5300	17500	860	18400	8075	2330		
2-Jul-96	2460	15290	270	10000	5950	2400		
6-Aug-96	3800	16200	25	14630	6810	3300		
3-Sep-96	2130	12840	<3	8340	4350	1150		
1-Oct-96	11170	11950	<3	1600	2580	1275		
5-Nov-96	2050	11055	<3	2600	920	1040		
3-Dec-96	13300	2340	<3	**	1350	1170		
7-Jan-97	580		<3	**		66		
5-Feb-97	**	105	<3	**	990	760		
4-Mar-97	**	1010	<3	**	930	1110		
1-Apr-97	**	915	37	**	591	830		
6-May-97	**	8000	33	**	1010	680		
3-Jun-97	**	16400	42	**	710	8700		
1-Jul-97	**	11600	36	**	490	117		
5-Aug-97	**	5400	24	**	220	470		
2-Sep-97	**	3000	6.5	**	53	220		
7-Oct-97	**	2700	240	**	190	200		
4-Nov-97	**	214	<3	**	133	169		
2-Dec-97	**	3790	16	**	***	340	220	<3
6-Jan-98	**	2100	<5	**	***	117	117	<3
3-Feb-98	**	6700	<3	**	***	26	119	<3
3-Mar-98	**	7500	<3	**	***	3	70	<3
7-Apr-98	**	3700	<3	**	***	90	98	<3
5-May-98	**	5900	<3	**	***	230	260	<3

TABLE 3

Total Xylene Concentrations for Recovery Wells

micrograms/liter

Sample Date	RW-1	RW-2	RW-3	RW-4	RW-5	RW-6	RW-7	RW-8
2-Jun-98	**	6750	<3	**	***	254	214	<3
7-Jul-98	**	8300	<3	**	***	156	230	<3
4-Aug-98	**	6600	<3	**	***	329	245	<3
1-Sep-98	**	5500	<3	**	***	173	358	<3
6-Oct-98	**	7750	<3	**	***	23	300	<3
3-Nov-98	**	13500	<3	**	***	<3	280	<3
1-Dec-98	**	5500	<3	**	***	<5	121	<3
5-Jan-99	**	9450	<3	**	***	<3	114	<3
2-Feb-99	**	14000	<3	**	***	22	643	<3
2-Mar-99	**	8300	<3	**	***	<3	112	<3
6-Apr-99	**	5700	<3	**	***	32	91	<3
4-May-99	**	5200	<3	**	***	101	196	<3
1-Jun-99	**	5000	<3	**	***	65	205	<3
6-Jul-99	**	8500	<3	**	***	88	97	<3
3-Aug-99	**	5450	<3	**	<3	<3	104	<3
7-Sep-99	**	7600	<3	**	<5	3.5	68	<3
5-Oct-99	**	10400	<3	**	<3	14	98	<3
1-Nov-99	**	3500	<3	**	3	89	260	<3
7-Dec-99	**	12280	<3	**	<3	29	230	<3
4-Jan-00	**	11140	<3	**	4.6	<3	25	<3
1-Feb-00	**	7800	<3	**	3	18	117	<3
7-Mar-00	**	2650	<3	**	3.3	<3	37	<3
4-Apr-00	**	2350	<3	**	18	<3	41	<3
2-May-00	**	3560	<3	**	43	<3	138	<3
6-Jun-00	**	1080	<3	**	<3	<3	138	<3
3-Jul-00	**	271	<3	**	<3	<3	209	<3
1-Aug-00	**	6260	<3	**	12	9.8	168	<3
5-Sep-00	**	6900	<3	**	<3	<3	299	7.7
3-Oct-00	**	7200	<3	**	<3	<3	160	<3
7-Nov-00	**	4200	<3	**	<3	8	174	<3
5-Dec-00	**	4750	<3	**	3.9	26	374	52
2-Jan-01	**	8100	<3	**	7.9	48	156	<3
6-Feb-01	**	8050	<3	**	92	30	960	<3
6-Mar-01	**	9200	<3	**	156	42	335	4.2
3-Apr-01	**	9350	<3	**	120	57	116	<3
1-May-01	**	3260	<3	**	58	<3	168	<3
4-Jun-01	**	8300	<3	**	<3	4.8	236	9
3-Jul-01	**	8900	<3	**	<3	6.4	252	<3
7-Aug-01	**	6900	<3	**	<3	<3	82	11[r]
4-Sep-01	**	5420	<3	**	<3	<3	178	<3
2-Oct-01	**	5675	<3	**	<3	20	138	77
6-Nov-01	**	435	<3	**	<3	11	170	<3
4-Dec-01	**	675	<3	**	4.2	8.8	255	19
2-Jan-02	**	1605	<3	**	4	7.5	237	<3
12-Feb-02	**	3086	<3	**	27	13	146	<3
5-Mar-02	**	4573	<3	**	97	80	281	<3

TABLE 3

Total Xylene Concentrations for Recovery Wells

micrograms/liter

Sample Date	RW-1	RW-2	RW-3	RW-4	RW-5	RW-6	RW-7	RW-8
2-Apr-02	**	7284	<3.0	**	97	61	318	<3
7-May-02	**	7600	<3.0	**	170	32	216	<3
4-Jun-02	**	9639	<3.0	**	147	23	305	17
3-Jul-02	**	3918	<3.0	**	82	8.7	351	180
6-Aug-02	**	8299	<3.0	**	<3.0	<3.0	328	<3.0
2-Sep-02	**	9072	<3.0	**	<3.0	<3.0	295	<3.0
1-Oct-02	**	3961	<3.0	**	<3.0	<3.0	353	<3.0
5-Nov-02	**	2115	<3.0	**	14	<3.0	150	<3.0
3-Dec-02	**	1994	<3.0	**	<3.0	8.1	8.5	11
7-Jan-03	**	1575	6.5	**	33	14	266	<3.0
5-Feb-03	**	702	9.7	**	4	<3.0	54	<3.0
4-Mar-03	**	2552	18	**	59	17	94	<3.0
1-Apr-03	**	4111	<3.0	**	128	22	NS	14
7-May-03	**	1563	<3.0	**	198	19	71	7.6
3-Jun-03	**	5995	<3.0	**	3.5	<3.0	<15	<3.0
1-Jul-03	**	4200	<6.0	**	22	43	289	<3.0
5-Aug-03	**	4191	<3.0	**	5.2	8.5	50	<3.0
2-Sep-03	**	3315	<3.0	**	<3.0	165	106	<3.0
7-Oct-03	**	3104	<3.0	**	<3.0	13	106	<3.0
4-Nov-03	**	3600	<3.0	**	<16	38	<38	<3.0
2-Dec-03	**	1871	<3.0	**	<3.0	<3.0	<3.0	<3.0
13-Jan-04	**	880	47	**	56	42	<75	<3.0
3-Feb-04	**	3530	17	**	17	50	162	<15
2-Mar-04	**	1973	4.5	**	9.8	87	<3.0	<3.0
6-Apr-04	**	9209	<7.5	**	80	170	1016	<3.0
4-May-04	**	7191	<15	**	7.9	<3.0	<15	<3.0
1-Jun-04	**	7053	<3.0	**	23	44	13	<3.0
13-Jul-04	**	2418	<3.0	**	<3.0	24	30	<3.0
3-Aug-04	**	2930	<15	**	<3.0	48	73	<3.0
7-Sep-04	**	3920	<15	**	144	<3.0	123	<3.0
5-Oct-04	**	2925	<15	**	<3.0	15	86	<3.0
2-Nov-04	**	4800	<3.0	**	<15	<3.0	197	<3.0
7-Dec-04	**	6305	<3	**	<3.0	49	76	<3.0
4-Jan-05	**	3400	<3.0	**	7.9	147	7.8	<3.0
1-Feb-05	**	3844	<3.0	**	5.8	25	175	<3.0
1-Mar-05	**	4190	<3.0	**	7.9	<3.0	39	<3.0

NS - Not Sampled

** - Wells No. 1 and 4 were removed as part of the excavation.

*** - Pump in Well 5 was moved to Well 8.

[1] RW-8 sample on 8/7/2001 was resampled on 8/24/2001 due to original sample being cross contaminated

Figure 5A
Total Xylene Conc. in Recovery Wells



Figure 5B
Total Xylene Conc. in Recovery Wells



Figure 5C
Total Xylene Conc. in Recovery Wells



Figure 6
Total Xylene Conc. Vs Groundwater Elevation



ATTACHMENTS

ATTACHMENT 1

Laboratory Analytical Data

CES Certified Environmental Services, Inc.
1401 Erie Blvd. East
Syracuse, NY 13210
Phone 315-478-2374
Fax 315-478-2107

REPORT OF ANALYSES

Stauffer Management Company
4512 Jordan Road
Skaneateles Falls, NY 13153-
Attn: Mr. Everett Rice

PROJECT NAME: Maestri
DATE: 01/07/2005

(Page 1 of 1)

LAB No.	SAMPLE DATE	SAMPLE TIME	SAMPLER	DELIVERY TO LAB DATE	TIME	MATRIX
387329	01/04/05		John Abraham	01/04/05	1545	WW
387330	01/04/05		John Abraham	01/04/05	1545	WW
387331	01/04/05		John Abraham	01/04/05	1545	WW
387332	01/04/05		John Abraham	01/04/05	1545	WW
387333	01/04/05		John Abraham	01/04/05	1545	WW
387334	01/04/05		John Abraham	01/04/05	1545	WW

CLIENT STATION ID	LAB NUMBER	Total Xylenes ug/L
	387329	3400
RW-2	387330	< 3.0
RW-3	387331	7.9
RW-5	387332	147
RW-6	387333	7.8
RW-7	387334	< 3.0
RW-8		

NYSDOH LAB ID NO. 11246

APPROVED BY: _____ (Terms and Conditions on Reverse Side)

Barbara L. DuChene
Laboratory Manager

CES Certified Environmental Services, Inc.

1401 Erie Blvd. East
Syracuse, NY 13210
Phone 315-478-2374
Fax 315-478-2107

REPORT OF ANALYSES

Stauffer Management Company
4512 Jordan Road
Skaneateles Falls, NY 13153-
Attn: Mr. Everett Rice

PROJECT NAME: Maestri
DATE: 01/05/2005

SAMPLE NUMBER- 387328 SAMPLE ID- E-2
DATE SAMPLED- 01/04/05
DATE RECEIVED- 01/04/05 SAMPLER- John Abraham
TIME RECEIVED- 1545 DELIVERED BY- Tom Barry

SAMPLE MATRIX- WW

RECEIVED BY- rlp
TYPE SAMPLE- Grab

ANALYSIS	METHOD	ANALYSIS DATE	TIME	BY	RESULT	UNITS
EPA 624 Volatiles	EPA 624	01/04/05		LRE		
Dichlorodifluoromethane	EPA 624	01/04/05		LRE	< 2.0	ug/L
Chloromethane	EPA 624	01/04/05		LRE	< 5.0	ug/L
Vinyl Chloride	EPA 624	01/04/05		LRE	< 1.0	ug/L
Bromomethane	EPA 624	01/04/05		LRE	< 5.0	ug/L
Chloroethane	EPA 624	01/04/05		LRE	< 5.0	ug/L
Trichlorofluoromethane	EPA 624	01/04/05		LRE	< 1.0	ug/L
1,1-Dichloroethene	EPA 624	01/04/05		LRE	< 1.0	ug/L
Methylene Chloride	EPA 624	01/04/05		LRE	< 1.0	ug/L
trans-1,2-Dichloroethene	EPA 624	01/04/05		LRE	< 1.0	ug/L
1,1-Dichloroethane	EPA 624	01/04/05		LRE	< 1.0	ug/L
2-Butanone (MEK)	EPA 624	01/04/05		LRE	< 5.0	ug/L
Chloroform	EPA 624	01/04/05		LRE	< 5.0	ug/L
1,1,1-Trichloroethane	EPA 624	01/04/05		LRE	< 1.0	ug/L
Carbon Tetrachloride	EPA 624	01/04/05		LRE	< 1.0	ug/L
1,2-Dichloroethane	EPA 624	01/04/05		LRE	< 1.0	ug/L
Benzene	EPA 624	01/04/05		LRE	< 1.0	ug/L
Trichloroethene	EPA 624	01/04/05		LRE	< 1.0	ug/L
1,2-Dichloropropane	EPA 624	01/04/05		LRE	< 1.0	ug/L
Bromodichloromethane	EPA 624	01/04/05		LRE	< 1.0	ug/L
2-Chloroethylvinyl Ether	EPA 624	01/04/05		LRE	< 5.0	ug/L

CES Certified Environmental Services, Inc.

1401 Erie Blvd. East
Syracuse, NY 13210
Phone 315-478-2374
Fax 315-478-2107

CONTINUATION OF DATA FOR SAMPLE NUMBER 387328

ANALYSIS	METHOD	ANALYSIS DATE	TIME	BY	RESULT	UNITS
4-Methyl-2-Pentanone (MIBK)	EPA 624	01/04/05		LRE	< 5.0	ug/L
cis-1,3-Dichloropropene	EPA 624	01/04/05		LRE	< 1.0	ug/L
Toluene	EPA 624	01/04/05		LRE	< 1.0	ug/L
trans-1,3-Dichloropropene	EPA 624	01/04/05		LRE	< 1.0	ug/L
1,1,2-Trichloroethane	EPA 624	01/04/05		LRE	< 1.0	ug/L
Tetrachloroethene	EPA 624	01/04/05		LRE	< 1.0	ug/L
Dibromochloromethane	EPA 624	01/04/05		LRE	< 1.0	ug/L
Chlorobenzene	EPA 624	01/04/05		LRE	< 1.0	ug/L
Ethylbenzene	EPA 624	01/04/05		LRE	< 1.0	ug/L
m & p-Xylene	EPA 624	01/04/05		LRE	< 1.0	ug/L
o-Xylene	EPA 624	01/04/05		LRE	< 1.0	ug/L
Bromoform	EPA 624	01/04/05		LRE	< 1.0	ug/L
1,1,2,2-Tetrachloroethane	EPA 624	01/04/05		LRE	< 1.0	ug/L
1,3-Dichlorobenzene	EPA 624	01/04/05		LRE	< 1.0	ug/L
1,4-Dichlorobenzene	EPA 624	01/04/05		LRE	< 1.0	ug/L
1,2-Dichlorobenzene						

NYSDOH LAB ID NO. 11246 APPROVED BY: (Terms and Conditions on Reverse Side)

Barbara L. DuChene
Laboratory Manager

CES Certified Environmental Services, Inc.
1401 Erie Blvd. East
Syracuse, NY 13210
Phone 315-478-2374
Fax 315-478-2107

REPORT OF ANALYSES

Stauffer Management Company
4512 Jordan Road
Skaneateles Falls, NY 13153-
Attn: Mr. Everett Rice

PROJECT NAME: Maestri
DATE: 01/05/2005

SAMPLE NUMBER- 387327 SAMPLE ID- E-3
DATE SAMPLED- 01/04/05
DATE RECEIVED- 01/04/05 SAMPLER- John Abraham
TIME RECEIVED- 1545 DELIVERED BY- Tom Barry

SAMPLE MATRIX- WW
RECEIVED BY- rlp
TYPE SAMPLE- Grab

ANALYSIS	METHOD	ANALYSIS DATE	TIME	BY	RESULT	UNITS
EPA 624 Volatiles	EPA 624	01/04/05		LRE		
Dichlorodifluoromethane	EPA 624	01/04/05		LRE	< 2.0	ug/L
Chloromethane	EPA 624	01/04/05		LRE	< 5.0	ug/L
Vinyl Chloride	EPA 624	01/04/05		LRE	< 1.0	ug/L
Bromomethane	EPA 624	01/04/05		LRE	< 5.0	ug/L
Chloroethane	EPA 624	01/04/05		LRE	< 5.0	ug/L
Trichlorofluoromethane	EPA 624	01/04/05		LRE	< 1.0	ug/L
1,1-Dichloroethene	EPA 624	01/04/05		LRE	< 1.0	ug/L
Methylene Chloride	EPA 624	01/04/05		LRE	< 1.0	ug/L
trans-1,2-Dichloroethene	EPA 624	01/04/05		LRE	< 1.0	ug/L
1,1-Dichloroethane	EPA 624	01/04/05		LRE	< 1.0	ug/L
2-Butanone (MEK)	EPA 624	01/04/05		LRE	< 5.0	ug/L
Chloroform	EPA 624	01/04/05		LRE	< 1.0	ug/L
1,1,1-Trichloroethane	EPA 624	01/04/05		LRE	< 1.0	ug/L
Carbon Tetrachloride	EPA 624	01/04/05		LRE	< 1.0	ug/L
1,2-Dichloroethane	EPA 624	01/04/05		LRE	< 1.0	ug/L
Benzene	EPA 624	01/04/05		LRE	< 1.0	ug/L
Trichloroethene	EPA 624	01/04/05		LRE	< 1.0	ug/L
1,2-Dichloropropane	EPA 624	01/04/05		LRE	< 1.0	ug/L
Bromodichloromethane	EPA 624	01/04/05		LRE	< 1.0	ug/L
2-Chloroethylvinyl Ether	EPA 624	01/04/05		LRE	< 5.0	ug/L

CES Certified Environmental Services, Inc.

1401 Erie Blvd. East
Syracuse, NY 13210
Phone 315-478-2374
Fax 315-478-2107

CONTINUATION OF DATA FOR SAMPLE NUMBER 387327

ANALYSIS	METHOD	ANALYSIS DATE	TIME	BY	RESULT	UNITS
4-Methyl-2-Pentanone (MIBK)	EPA 624	01/04/05		LRE	< 5.0	ug/L
cis-1,3-Dichloropropene	EPA 624	01/04/05		LRE	< 1.0	ug/L
Toluene	EPA 624	01/04/05		LRE	< 1.0	ug/L
trans-1,3-Dichloropropene	EPA 624	01/04/05		LRE	< 1.0	ug/L
1,1,2-Trichloroethane	EPA 624	01/04/05		LRE	< 1.0	ug/L
Tetrachloroethene	EPA 624	01/04/05		LRE	< 1.0	ug/L
Dibromochloromethane	EPA 624	01/04/05		LRE	< 1.0	ug/L
Chlorobenzene	EPA 624	01/04/05		LRE	< 1.0	ug/L
Ethylbenzene	EPA 624	01/04/05		LRE	< 1.0	ug/L
m & p-Xylene	EPA 624	01/04/05		LRE	< 1.0	ug/L
o-Xylene	EPA 624	01/04/05		LRE	< 1.0	ug/L
Bromoform	EPA 624	01/04/05		LRE	< 1.0	ug/L
1,1,2,2-Tetrachloroethane	EPA 624	01/04/05		LRE	< 1.0	ug/L
1,3-Dichlorobenzene	EPA 624	01/04/05		LRE	< 1.0	ug/L
1,4-Dichlorobenzene	EPA 624	01/04/05		LRE	< 1.0	ug/L
1,2-Dichlorobenzene						

NYSDOH LAB ID NO. 11246

APPROVED BY: (Terms and Conditions on Reverse Side)

Barbara L. DuChene
Laboratory Manager

CES Certified Environmental Services, Inc.

1401 Erie Blvd. East
Syracuse, NY 13210
Phone 315-478-2374
Fax 315-478-2107

REPORT OF ANALYSES

Stauffer Management Company
4512 Jordan Road
Skaneateles Falls, NY 13153-
Attn: Mr. Everett Rice

PROJECT NAME: Maestri
DATE: 02/15/2005

(Page 1 of 1)

LAB No.	SAMPLE DATE	SAMPLE TIME	SAMPLER	DELIVERY TO LAB DATE	TIME	MATRIX
389509	02/01/05		John Abraham	02/01/05	1405	WW
389510	02/01/05		John Abraham	02/01/05	1405	WW
389511	02/01/05		John Abraham	02/01/05	1405	WW
389512	02/01/05		John Abraham	02/01/05	1405	WW
389513	02/01/05		John Abraham	02/01/05	1405	WW
389514	02/01/05		John Abraham	02/01/05	1405	WW

CLIENT STATION ID	LAB NUMBER	Sample Receipt Temperature Degrees C	TOTAL XYLENES ug/L
RW-2	389509	2.5	3844
RW-3	389510	2.5	< 3.0
RW-5	389511	2.5	5.8
RW-6	389512	2.5	25
RW-7	389513	2.5	175
RW-8	389514	2.5	< 3.0

NYSDOH LAB ID NO. 11246

APPROVED BY: _____

(Terms and Conditions on Reverse Side)

Barbara L. DuChene
Laboratory Manager

CES Certified Environmental Services, Inc.

1401 Erie Blvd. East
Syracuse, NY 13210
Phone 315-478-2374
Fax 315-478-2107

REPORT OF ANALYSES

Stauffer Management Company
4512 Jordan Road
Skaneateles Falls, NY 13153-
Attn: Mr. Everett Rice

PROJECT NAME: Maestri
DATE: 02/03/2005

SAMPLE NUMBER- 389508 SAMPLE ID- E-3
DATE SAMPLED- 02/01/05
DATE RECEIVED- 02/01/05 SAMPLER- John Abraham
TIME RECEIVED- 1405 DELIVERED BY- Ryan Sheehan

SAMPLE MATRIX- WW
RECEIVED BY- rlp
TYPE SAMPLE- Grab

ANALYSIS	METHOD	ANALYSIS DATE	TIME	BY	RESULT	UNITS
Sample Receipt Temperature		02/01/05	1405	RS	2.5	Degrees C
EPA 624 Volatiles	EPA 624	02/02/05		LRE		
Dichlorodifluoromethane	EPA 624	02/02/05		LRE	< 2.0	ug/L
Chloromethane	EPA 624	02/02/05		LRE	< 5.0	ug/L
Vinyl Chloride	EPA 624	02/02/05		LRE	< 1.0	ug/L
Bromomethane	EPA 624	02/02/05		LRE	< 5.0	ug/L
Chloroethane	EPA 624	02/02/05		LRE	< 5.0	ug/L
Trichlorofluoromethane	EPA 624	02/02/05		LRE	< 1.0	ug/L
1,1-Dichloroethene	EPA 624	02/02/05		LRE	< 1.0	ug/L
Methylene Chloride	EPA 624	02/02/05		LRE	< 1.0	ug/L
trans-1,2-Dichloroethene	EPA 624	02/02/05		LRE	< 1.0	ug/L
1,1-Dichloroethane	EPA 624	02/02/05		LRE	< 1.0	ug/L
2-Butanone (MEK)	EPA 624	02/02/05		LRE	< 5.0	ug/L
Chloroform	EPA 624	02/02/05		LRE	< 1.0	ug/L
1,1,1-Trichloroethane	EPA 624	02/02/05		LRE	< 1.0	ug/L
Carbon Tetrachloride	EPA 624	02/02/05		LRE	< 1.0	ug/L
1,2-Dichloroethane	EPA 624	02/02/05		LRE	< 1.0	ug/L
Benzene	EPA 624	02/02/05		LRE	< 1.0	ug/L
Trichloroethene	EPA 624	02/02/05		LRE	< 1.0	ug/L
1,2-Dichloropropane	EPA 624	02/02/05		LRE	< 1.0	ug/L
Bromodichloromethane	EPA 624	02/02/05		LRE	< 1.0	ug/L

CES Certified Environmental Services, Inc.

1401 Erie Blvd. East
Syracuse, NY 13210
Phone 315-478-2374
Fax 315-478-2107

CONTINUATION OF DATA FOR SAMPLE NUMBER 389508

ANALYSIS	METHOD	ANALYSIS DATE	TIME	BY	RESULT	UNITS
2-Chloroethylvinyl Ether	EPA 624	02/02/05		LRE	< 5.0	ug/L
4-Methyl-2-Pentanone (MIBK)	EPA 624	02/02/05		LRE	< 5.0	ug/L
cis-1,3-Dichloropropene	EPA 624	02/02/05		LRE	< 1.0	ug/L
Toluene	EPA 624	02/02/05		LRE	< 1.0	ug/L
trans-1,3-Dichloropropene	EPA 624	02/02/05		LRE	< 1.0	ug/L
1,1,2-Trichloroethane	EPA 624	02/02/05		LRE	< 1.0	ug/L
Tetrachloroethene	EPA 624	02/02/05		LRE	< 1.0	ug/L
Dibromochloromethane	EPA 624	02/02/05		LRE	< 1.0	ug/L
Chlorobenzene	EPA 624	02/02/05		LRE	< 1.0	ug/L
Ethylbenzene	EPA 624	02/02/05		LRE	< 1.0	ug/L
m & p-Xylene	EPA 624	02/02/05		LRE	< 1.0	ug/L
o-Xylene	EPA 624	02/02/05		LRE	< 1.0	ug/L
Bromoform	EPA 624	02/02/05		LRE	< 1.0	ug/L
1,1,2,2-Tetrachloroethane	EPA 624	02/02/05		LRE	< 1.0	ug/L
1,3-Dichlorobenzene	EPA 624	02/02/05		LRE	< 1.0	ug/L
1,4-Dichlorobenzene	EPA 624	02/02/05		LRE	< 1.0	ug/L
1,2-Dichlorobenzene	EPA 624	02/02/05		LRE	< 1.0	ug/L

NYSDOH LAB ID NO. 11246 APPROVED BY:

CES Certified Environmental Services, Inc.

1401 Erie Blvd. East
Syracuse, NY 13210
Phone 315-478-2374
Fax 315-478-2107

REPORT OF ANALYSES

Stauffer Management Company
4512 Jordan Road
Skaneateles Falls, NY 13153-
Attn: Mr. Everett Rice

PROJECT NAME: Maestri
DATE: 02/03/2005

SAMPLE NUMBER- 389507 SAMPLE ID- E-2
DATE SAMPLED- 02/01/05
DATE RECEIVED- 02/01/05 SAMPLER- John Abraham
TIME RECEIVED- 1405 DELIVERED BY- Ryan Sheehan

SAMPLE MATRIX- WW
RECEIVED BY- rlp
TYPE SAMPLE- Grab

ANALYSIS	METHOD	ANALYSIS DATE	TIME	BY	RESULT	UNITS
Sample Receipt Temperature		02/01/05	1405	RS	2.5	Degrees C
EPA 624 Volatiles	EPA 624	02/02/05		LRE		
Dichlorodifluoromethane	EPA 624	02/02/05		LRE	< 2.0	ug/L
Chloromethane	EPA 624	02/02/05		LRE	< 5.0	ug/L
Vinyl Chloride	EPA 624	02/02/05		LRE	< 1.0	ug/L
Bromomethane	EPA 624	02/02/05		LRE	< 5.0	ug/L
Chloroethane	EPA 624	02/02/05		LRE	< 5.0	ug/L
Trichlorofluoromethane	EPA 624	02/02/05		LRE	< 1.0	ug/L
1,1-Dichloroethene	EPA 624	02/02/05		LRE	< 1.0	ug/L
Methylene Chloride	EPA 624	02/02/05		LRE	< 1.0	ug/L
trans-1,2-Dichloroethene	EPA 624	02/02/05		LRE	< 1.0	ug/L
1,1-Dichloroethane	EPA 624	02/02/05		LRE	< 1.0	ug/L
2-Butanone (MEK)	EPA 624	02/02/05		LRE	< 5.0	ug/L
Chloroform	EPA 624	02/02/05		LRE	< 1.0	ug/L
1,1,1-Trichloroethane	EPA 624	02/02/05		LRE	< 1.0	ug/L
Carbon Tetrachloride	EPA 624	02/02/05		LRE	< 1.0	ug/L
1,2-Dichloroethane	EPA 624	02/02/05		LRE	< 1.0	ug/L
Benzene	EPA 624	02/02/05		LRE	< 1.0	ug/L
Trichloroethene	EPA 624	02/02/05		LRE	< 1.0	ug/L
1,2-Dichloropropane	EPA 624	02/02/05		LRE	< 1.0	ug/L
Bromodichloromethane	EPA 624	02/02/05		LRE	< 1.0	ug/L

CES Certified Environmental Services, Inc.

1401 Erie Blvd. East
Syracuse, NY 13210
Phone 315-478-2374
Fax 315-478-2107

CONTINUATION OF DATA FOR SAMPLE NUMBER 389507

ANALYSIS	METHOD	ANALYSIS DATE	TIME	BY	RESULT	UNITS
2-Chloroethylvinyl Ether	EPA 624	02/02/05		LRE	< 5.0	ug/L
4-Methyl-2-Pentanone (MIBK)	EPA 624	02/02/05		LRE	< 5.0	ug/L
cis-1,3-Dichloropropene	EPA 624	02/02/05		LRE	< 1.0	ug/L
Toluene	EPA 624	02/02/05		LRE	< 1.0	ug/L
trans-1,3-Dichloropropene	EPA 624	02/02/05		LRE	< 1.0	ug/L
1,1,2-Trichloroethane	EPA 624	02/02/05		LRE	< 1.0	ug/L
Tetrachloroethene	EPA 624	02/02/05		LRE	< 1.0	ug/L
Dibromochloromethane	EPA 624	02/02/05		LRE	< 1.0	ug/L
Chlorobenzene	EPA 624	02/02/05		LRE	< 1.0	ug/L
Ethylbenzene	EPA 624	02/02/05		LRE	< 1.0	ug/L
m & p-Xylene	EPA 624	02/02/05		LRE	< 1.0	ug/L
o-Xylene	EPA 624	02/02/05		LRE	< 1.0	ug/L
Bromoform	EPA 624	02/02/05		LRE	< 1.0	ug/L
1,1,2,2-Tetrachloroethane	EPA 624	02/02/05		LRE	< 1.0	ug/L
1,3-Dichlorobenzene	EPA 624	02/02/05		LRE	< 1.0	ug/L
1,4-Dichlorobenzene	EPA 624	02/02/05		LRE	< 1.0	ug/L
1,2-Dichlorobenzene	EPA 624	02/02/05		LRE	< 1.0	ug/L

NYSDOH LAB ID NO. 11246 APPROVED BY: _____

CES Certified Environmental Services, Inc.

1401 Erie Blvd. East
Syracuse, NY 13210
Phone 315-478-2374
Fax 315-478-2107

REPORT OF ANALYSES

Stauffer Management Company
4512 Jordan Road
Skaneateles Falls, NY 13153-
Attn: Mr. Everett Rice

PROJECT NAME: Maestri
DATE: 03/11/2005

(Page 1 of 1)

LAB No.	SAMPLE DATE	SAMPLE TIME	SAMPLER	DELIVERY TO LAB DATE	TIME	MATRIX
391881	03/01/05		John Abraham	03/01/05	1510	WW
391882	03/01/05		John Abraham	03/01/05	1510	WW
391883	03/01/05		John Abraham	03/01/05	1510	WW
391884	03/01/05		John Abraham	03/01/05	1510	WW
391885	03/01/05		John Abraham	03/01/05	1510	WW
391886	03/01/05		John Abraham	03/01/05	1510	WW

CLIENT STATION ID	LAB NUMBER	Sample Receipt Temperature Degrees C	TOTAL XYLENES ug/L
RW-2	391881	4.0	4190
RW-3	391882	4.0	< 3.0
RW-5	391883	4.0	7.9
RW-6	391884	4.0	< 3.0
RW-7	391885	4.0	39
RW-8	391886	4.0	< 3.0

NYSDOH LAB ID NO. 11246 APPROVED BY:

(Terms and Conditions on Reverse Side)

Barbara L. DuChene
Laboratory Manager

CES Certified Environmental Services, Inc.

1401 Erie Blvd. East
Syracuse, NY 13210
Phone 315-478-2374
Fax 315-478-2107

REPORT OF ANALYSES

Stauffer Management Company
4512 Jordan Road
Skaneateles Falls, NY 13153-
Attn: Mr. Everett Rice

PROJECT NAME: Maestri
DATE: 03/03/2005

SAMPLE NUMBER- 391879 SAMPLE ID- E-2 SAMPLE MATRIX- WW
DATE SAMPLED- 03/01/05
DATE RECEIVED- 03/01/05 SAMPLER- John Abraham RECEIVED BY- rlp
TIME RECEIVED- 1510 DELIVERED BY- Ryan Sheehan TYPE SAMPLE- Grab

ANALYSIS	METHOD	ANALYSIS DATE	TIME	BY	RESULT	UNITS
Sample Receipt Temperature		03/01/05		RLP	4.0	Degrees C
EPA 624 Volatiles	EPA 624	03/01/05		LRE		
Dichlorodifluoromethane	EPA 624	03/01/05		LRE	< 2.0	ug/L
Chloromethane	EPA 624	03/01/05		LRE	< 5.0	ug/L
Vinyl Chloride	EPA 624	03/01/05		LRE	< 1.0	ug/L
Bromomethane	EPA 624	03/01/05		LRE	< 5.0	ug/L
Chloroethane	EPA 624	03/01/05		LRE	< 5.0	ug/L
Trichlorofluoromethane	EPA 624	03/01/05		LRE	< 1.0	ug/L
1,1-Dichloroethene	EPA 624	03/01/05		LRE	< 1.0	ug/L
Methylene Chloride	EPA 624	03/01/05		LRE	< 1.0	ug/L
trans-1,2-Dichloroethene	EPA 624	03/01/05		LRE	< 1.0	ug/L
1,1-Dichloroethane	EPA 624	03/01/05		LRE	< 1.0	ug/L
2-Butanone (MEK)	EPA 624	03/01/05		LRE	< 5.0	ug/L
Chloroform	EPA 624	03/01/05		LRE	< 1.0	ug/L
1,1,1-Trichloroethane	EPA 624	03/01/05		LRE	< 1.0	ug/L
Carbon Tetrachloride	EPA 624	03/01/05		LRE	< 1.0	ug/L
1,2-Dichloroethane	EPA 624	03/01/05		LRE	< 1.0	ug/L
Benzene	EPA 624	03/01/05		LRE	< 1.0	ug/L
Trichloroethene	EPA 624	03/01/05		LRE	< 1.0	ug/L
1,2-Dichloropropane	EPA 624	03/01/05		LRE	< 1.0	ug/L
Bromodichloromethane	EPA 624	03/01/05		LRE	< 1.0	ug/L

Certified Environmental Services, Inc.

1401 Erie Blvd. East
Syracuse, NY 13210
Phone 315-478-2374
Fax 315-478-2107

CONTINUATION OF DATA FOR SAMPLE NUMBER 391879

ANALYSIS	METHOD	ANALYSIS DATE	TIME	BY	RESULT	UNITS
2-Chloroethylvinyl Ether	EPA 624	03/01/05		LRE	< 5.0	ug/L
4-Methyl-2-Pentanone (MIBK)	EPA 624	03/01/05		LRE	< 5.0	ug/L
cis-1,3-Dichloropropene	EPA 624	03/01/05		LRE	< 1.0	ug/L
Toluene	EPA 624	03/01/05		LRE	< 1.0	ug/L
trans-1,3-Dichloropropene	EPA 624	03/01/05		LRE	< 1.0	ug/L
1,1,2-Trichloroethane	EPA 624	03/01/05		LRE	< 1.0	ug/L
Tetrachloroethene	EPA 624	03/01/05		LRE	< 1.0	ug/L
Dibromochloromethane	EPA 624	03/01/05		LRE	< 1.0	ug/L
Chlorobenzene	EPA 624	03/01/05		LRE	< 1.0	ug/L
Ethylbenzene	EPA 624	03/01/05		LRE	< 1.0	ug/L
m & p-Xylene	EPA 624	03/01/05		LRE	< 1.0	ug/L
o-Xylene	EPA 624	03/01/05		LRE	< 1.0	ug/L
Bromoform	EPA 624	03/01/05		LRE	< 1.0	ug/L
1,1,2,2-Tetrachloroethane	EPA 624	03/01/05		LRE	< 1.0	ug/L
1,3-Dichlorobenzene	EPA 624	03/01/05		LRE	< 1.0	ug/L
1,4-Dichlorobenzene	EPA 624	03/01/05		LRE	< 1.0	ug/L
1,2-Dichlorobenzene	EPA 624	03/01/05		LRE	< 1.0	ug/L

NYSDOH LAB ID NO. 11246 APPROVED BY:

Barbara L. DuChene
Laboratory Manager

Certified Environmental Services, Inc.

1401 Erie Blvd. East
Syracuse, NY 13210
Phone 315-478-2374
Fax 315-478-2107

REPORT OF ANALYSES

Stauffer Management Company
4512 Jordan Road
Skaneateles Falls, NY 13153-
Attn: Mr. Everett Rice

PROJECT NAME: Maestri
DATE: 03/03/2005

SAMPLE NUMBER- 391880 SAMPLE ID- E-3 SAMPLE MATRIX- WW
DATE SAMPLED- 03/01/05
DATE RECEIVED- 03/01/05 SAMPLER- John Abraham RECEIVED BY- rlp
TIME RECEIVED- 1510 DELIVERED BY- Ryan Sheehan TYPE SAMPLE- Grab

ANALYSIS	METHOD	ANALYSIS DATE	TIME	BY	RESULT	UNITS
Sample Receipt Temperature		03/01/05		RLP	4.0	Degrees C
EPA 624 Volatiles	EPA 624	03/01/05		LRE		
Dichlorodifluoromethane	EPA 624	03/01/05		LRE	< 2.0	ug/L
Chloromethane	EPA 624	03/01/05		LRE	< 5.0	ug/L
Vinyl Chloride	EPA 624	03/01/05		LRE	< 1.0	ug/L
Bromomethane	EPA 624	03/01/05		LRE	< 5.0	ug/L
Chloroethane	EPA 624	03/01/05		LRE	< 5.0	ug/L
Trichlorofluoromethane	EPA 624	03/01/05		LRE	< 1.0	ug/L
1,1-Dichloroethene	EPA 624	03/01/05		LRE	< 1.0	ug/L
Methylene Chloride	EPA 624	03/01/05		LRE	< 1.0	ug/L
trans-1,2-Dichloroethene	EPA 624	03/01/05		LRE	< 1.0	ug/L
1,1-Dichloroethane	EPA 624	03/01/05		LRE	< 1.0	ug/L
2-Butanone (MEK)	EPA 624	03/01/05		LRE	< 5.0	ug/L
Chloroform	EPA 624	03/01/05		LRE	< 1.0	ug/L
1,1,1-Trichloroethane	EPA 624	03/01/05		LRE	< 1.0	ug/L
Carbon Tetrachloride	EPA 624	03/01/05		LRE	< 1.0	ug/L
1,2-Dichloroethane	EPA 624	03/01/05		LRE	< 1.0	ug/L
Benzene	EPA 624	03/01/05		LRE	< 1.0	ug/L
Trichloroethene	EPA 624	03/01/05		LRE	< 1.0	ug/L
1,2-Dichloropropane	EPA 624	03/01/05		LRE	< 1.0	ug/L
Bromodichloromethane	EPA 624	03/01/05		LRE	< 1.0	ug/L

CES Certified Environmental Services, Inc.

1401 Erie Blvd. East
Syracuse, NY 13210
Phone 315-478-2374
Fax 315-478-2107

CONTINUATION OF DATA FOR SAMPLE NUMBER 391880

ANALYSIS	METHOD	ANALYSIS DATE	TIME	BY	RESULT	UNITS
2-Chloroethylvinyl Ether	EPA 624	03/01/05		LRE	< 5.0	ug/L
4-Methyl-2-Pentanone (MIBK)	EPA 624	03/01/05		LRE	< 5.0	ug/L
cis-1,3-Dichloropropene	EPA 624	03/01/05		LRE	< 1.0	ug/L
Toluene	EPA 624	03/01/05		LRE	< 1.0	ug/L
trans-1,3-Dichloropropene	EPA 624	03/01/05		LRE	< 1.0	ug/L
1,1,2-Trichloroethane	EPA 624	03/01/05		LRE	< 1.0	ug/L
Tetrachloroethene	EPA 624	03/01/05		LRE	< 1.0	ug/L
Dibromochloromethane	EPA 624	03/01/05		LRE	< 1.0	ug/L
Chlorobenzene	EPA 624	03/01/05		LRE	< 1.0	ug/L
Ethylbenzene	EPA 624	03/01/05		LRE	< 1.0	ug/L
m & p-Xylene	EPA 624	03/01/05		LRE	< 1.0	ug/L
o-Xylene	EPA 624	03/01/05		LRE	< 1.0	ug/L
Bromoform	EPA 624	03/01/05		LRE	< 1.0	ug/L
1,1,2,2-Tetrachloroethane	EPA 624	03/01/05		LRE	< 1.0	ug/L
1,3-Dichlorobenzene	EPA 624	03/01/05		LRE	< 1.0	ug/L
1,4-Dichlorobenzene	EPA 624	03/01/05		LRE	< 1.0	ug/L
1,2-Dichlorobenzene	EPA 624	03/01/05		LRE	< 1.0	ug/L

NYSDOH LAB ID NO. 11246 APPROVED BY:

(Terms and Conditions on Reverse Side)

Barbara L. DuChene
Laboratory Manager

ATTACHMENT 2

Discharge Monitoring Report

MAESTRI EFFLUENT MONITORING REPORT - January 2005

DATE	BENZENE ug/l	VINYL CHLORIDE ug/l	o-XYLENE ug/l	m-XYLENE ug/l	p-XYLENE ug/l	pH
1/4/2005	<1.0	<2.0	<1.0	<1.0	<1.0	7.7
LIMIT	1.0	5.0	5.0	5.0	5.0	6.5-8.5

MONTHLY DAILY AVERAGE FLOW (GPD) = 1825 gpd
MONTHLY MAXIMUM DAILY FLOW (GPD) = 4232 gpd

MAESTRI EFFLUENT MONITORING REPORT - February 2005

DATE	BENZENE ug/l	VINYL CHLORIDE ug/l	o-XYLENE ug/l	m-XYLENE ug/l	p-XYLENE ug/l	pH
2/1/2005	<1.0	<2.0	<1.0	<1.0	<1.0	7.8
LIMIT	1.0	5.0	5.0	5.0	5.0	6.5-8.5

MONTHLY DAILY AVERAGE FLOW (GPD) = 1,186
MONTHLY MAXIMUM DAILY FLOW (GPD) = 2,972

MAESTRI EFFLUENT MONITORING REPORT - March 2005

DATE	BENZENE ug/l	VINYL CHLORIDE ug/l	o-XYLENE ug/l	m-XYLENE ug/l	p-XYLENE ug/l	pH
3/1/2005	<1.0	<2.0	<1.0	<1.0	<1.0	7.5
LIMIT	1.0	5.0	5.0	5.0	5.0	6.5-8.5

MONTHLY DAILY AVERAGE FLOW (GPD) = 1974
MONTHLY MAXIMUM DAILY FLOW (GPD) = 7370